


Vuk'uzenzele

**JOBS
INSIDE:**

Produced by Government Communications (GCIS)

English/Tshivenda

| Thangule 2018 Khandiso 2



**Celebrating the
strength of a woman**



@VukuzenzeleNews

f Vuk'uzenzele

ALSO AVAILABLE ON:

Websites: www.gcis.gov.za

www.vukuzenzele.gov.za

E-mail: vukuzenzele@gcis.gov.za

Tel: (+27) 12 473 0353



Vho Yolisa vha khou bvelela nga u lunzhedza malungu

LUFUNO LWA vhutsila ndi lwone lwo itisaho Vho Fuma uri vha thome bindu ji khou bvelelaho.

Vho Dale Hes

Vho Yolisa Fuma vho tshimbila lwendo lu mangadzaho u bva kha vhushai ngei Kapa Vhubvaquvha, u ya kha u tumbula dzangalelo ja vhutsila na zwa mishumo ya zwanḁa hune zwa zwino vha fara dziwekishopo vha tshi khou kovhelana zwikili zwavho na vhañwe vhafumakadzi vha sa shumi.

Vho Fuma vho bebelwa tshikolobulasi tsha nḁa ha Queenstown ngei Kapa Vhubvaquvha, he vha vha vha tshi dzula kha nḁu thukhu na miñwe miraḁo ya muḁa ya 15.

“Ha hashu vho vha vha si na tshelede yo linganaho ya u ndzhenisa tshikoloni. “Sa i zwi ndo vha ndi songo funzea, zwo vha zwo tou tea uri ndi ḁiwanenele nḁila ya u ḁiitela mashele ni,” vho ralo Vho Fuma.

Vho vha vha tshi fhedza awara nnzhi vha tshi khou guda u luka na uri vho mbo ḁi pfulutshela ḁoroboni ya Kapa

u dzula na mukomana wavho. Vho Fuma vho mbo ḁi ḁigudisa u lunzhedza malungu, he vha vho pfulutshela Mbekweni ngei Paarl u ḁiḁoḁela zwa khwine.

“Ho vha hu na vhatu vhanzhi vhe vha vha vha tshi khou humbela mirungo ya malungu. Nda mbo ḁi sedza zwibveledzwa zwi si gathi zwa malungu nda zwi thathamula nga zwipiḁa nga zwipiḁa ndi tshi khou itela u vhone uri zwo lunzhedziswa hani. Nda mbo ḁi kona u ḁigudisa u ita zwibveledzwa zwanga zwe nda vho thoma u zwi rengisa Sentharani ya Ikwezi ngei Paarl,” vho ralo.

Vho Fuma ndi muñwe wa vhabveledzi vha zwa vhutsila vha 20 vha khou bvelelaho vhe vha nangiwa nga Masipala Wapo wa Drakenstein na Dzangano ja Vhuendelamashango Lapo ja Drakenstein (DLTA), u ri vha dzhenele vhupfumbudzi ha maḁuvha maḁa he vha Tshimiswa tsha Vhutsila na Vhuoli (CDI) vha vha vhe. nḁemuḁa.

Mbekanyamushumo yo gudi-

sa vhashelamulenzhe uri vha bveledze tsumbo dza zwibveledzwa zwo teaho mimaraga zwine zwa ḁo thusa vhatsila u bveledza mabindu avho vhone vhone.

“Wekishopo yo ri funza uri ri bveledza hani pulane dza mabindu ashu. Ndi khou livhuwa nga maanḁa hetshi tshikhala, sa izwi ndi tshi ḁo kona u alusa bindu ḁanga, vho ralo Vho Fuma vha tshi thalutshedza.

Zwibveledzwa zwavho zwa malungu na zwilukwa zwa zwino zwo no rengwa na nga vharengi vha bvaho kule u swika Germany na Sweden.

“Zwo vha zwi tshi konḁa zwiñwe zwifhinga, fhedzi nga thikhedzo ya CDI na masipala, ndo kona u thoma u ita tshelede na u unḁa vhananga vhaḁa. Vhunzhi ha miḁoro yanga i khou wedza,” vho ralo Vho Fuma.

Vho Yolisa vho mbo ḁi dzhia tsho ya uri vha ḁoḁa u pfukisela nḁivho na vhukoni havho kha vhafumakadzi vha vhuoni ha havho, u itela uri vha ḁo kona u thoma u ḁiitela tshelede ine vha khou i thoga ya u ḁo kona



■ Mirungo ya malungu ya Vho Yolisa Fuma yo no rengiselwa mashango a no nga Germany na Sweden.

u unḁa miḁa yavho.

“Zwa zwino ndi fara dziwekishopo na vhupfumbudzi muḁini wanga hune nda vha ndi tshi khou gudisa vhañwe

vhafumakadzi vhararu vhone a vha na mishumo. Ndi fulufhela uri ndi ḁo kona u thola vhañwe binduni ḁanga,” vho ralo Vho Fuma. ■

Aviation now flying high in a Gauteng school

More Matshediso

Learners who have aspirations to join the aviation industry will soon be able to start acquiring suitable skills from as early as Grade 10 in Gauteng.

This is made possible by the Gauteng Department of Education as it has launched the Rhodesfield Engineering School of Specialisation with a focus on aviation.

The department's MEC Panyaza Lesufi said he was pleased to unveil another ground-breaking school of specialisation, which is situated close to the OR Tambo International Airport in Kempton Park.

“The school is one of 29 schools of specialisation, which have been redesigned



■ Rhodesfield aviation school is one of 29 schools of specialisation, which have been redesigned to address skills shortage to meet economic demands of the province.

to address skills shortages to meet the economic demands of Gauteng Cities,” said the MEC.

The school, which was previously known Rhodesfield Technical High School, offers compulsory subjects that include pure mathemat-

ics, pure physical science, Engineering, Graphics and Design. It will soon include aviation to its list.

Some of the subjects that the learners at the school enjoy include Mechanical Engineering and Electrical Engineering (power sys-

tems).

The Acting Principal of the school, Ansie Ras, said she was excited about the launch as the school will make a huge contribution to South Africa's aviation industry.

“We will be able to supply

the aviation industry with learners who are skilled in aviation and who are in a better position to choose careers in aviation,” she said.

“We have partnered with a couple of airlines so that we will be able to take our learners to their technical sites for them to get the experience of the technical aspects of aviation,” she explained.

At the moment the school teaches about 938 learners from Grade 8 to 12, but it has the capacity to teach about 1 300 learners per year.

Ras said admissions into the school for the Grade 8 class is controlled by the Provincial Department of Education through the online application process. Applicants have to be good in mathematics and natural science. ■

Tshioro tsha Vho Ngaleka tsha u ita uri bindu li bvelele

Vho Hlengiwe Ngobese

Musi Vho Ntombifikile Ngaleka vha tshi thoma u lima miroho muḑini wavho, vho vha vha sa vhuyi vha humbula uri liḥwe ḑuvha vha ḑo vhuya vha vha na bindu la vhulimi line la ḑo vha li tshi khou rengisela mavhengele na zwickimu zwa zwiliwa zwapo.

Vho Ngaleka (67) vha bva KwaXolo ngei Port Shepstone, KwaZulu-Natal.

Vha ṭavha tshipinatshi, khavhishi, kherotsi, maṭamaṭisi, nyala, ṅawa dza tshikhuwa na miomva. Bindu lavho lo thuba tshiphuga tsha u vha mubveledzi wa ṅhesa wa zwibveledzwa zwi sa nyoriwi nga manyoro a tshikhuwa nga 2016 nga tshifhinga tsha Zwiphuga zwa Vhoramabindu vha Vhafumakadzi nga Muhasho wa Vhulimi wa KwaZulu-Natal.

Vho Ngaleka vho ri vha tshi thoma u lima miroho, vho

vha vha tshi khou ṭoḑa uri muṭa wavho u wane zwiliwa zwitete, fhedzi dzangalelo lavho lo vha dzhenisa kha zwa bindu. Vho dovha vha thola vhaḥwe vhafumakadzi vhavhili vhapo uri vha shume bulasini yavho.

“Zwa zwino ndi khou lima zwiliwa zwanga kha tsimu ya hekithara mbili fhedzi a i lingani. Vhathu vha ṭoḑa miroho yanga ngauri a thi shumisi manyoro a tshikhuwa, ndi shumisa mupfudze wa kholomo u bva madingani,” vho ralo.

Vho Ngaleka vhe vha vha vhe mudededzi vho ri vho vha vha na dzangalelo la vhulimi musi vha tshi kha ḑi shuma sa mudededzi Phuraimari ya Gcilima.

“Ndo vha ndi tshi ri u vhuya tshikoloni nda ya masimuni. Ndo vha ndi na dzema la u la zwiliwa zwa mutakalo. Musi tshifhinga tshanga tsha u awela u shuma tshi tshi swika, zwe nda vha ndi tshi tama u ita musi ndi si na mushumo ho vha hu u lima fhedzi”.



■ Vho Ntombifikile Ngaleka vha rengisela vhapo miroho yavho mitete.

“Ndo thoma nga tshipinatshi, khavhishi na biṭiruṭu zwe nda vha ndi tshi zwi rengisela kiliniki yapo. ḑu-

vha liḥwe liḥwe ndo vha ndi tshi vhuya ndo renge-lwa zwoṭhe. Hezwi zwo nṭuṭuwedza uri ndi lime

zwinzhi,” vho ralo.

Vho Ngaleka vha ṭalutshe-dza uri u lima miroho hu na khaedu dzaho.

“Miroho a yo ngo tou ḑowe-lea u limiwa nga vhalimi vhanzhi ngauri i ṭoḑa mu-tsho wo teaho. A hu tei u ro-tholesa kana u fhisesa,” vho ralo.

Nga kha phurofithi ye vha i kuvhanganya u bva kha bindu la vhulimi, Vho Ngaleka vho no ḑi renga na dziḥwe hekithara tharu hafhu dza mavu hune vha ḑo ṭavha miri ya tie.

“Ndo no ḑi wana na makete une nda ḑo u rengisela hei miri yo khetheaho. Miri ya tie i ita ole ya vhuṭh-gwa ine ya lafha thaidzo dza lukanda sa rashi.”

Vho Ngaleka vha ṭuṭu-wedza vhafumakadzi uri vha lingedze zwa vhulimi, nga maanḑa sa izwi zwi na mbuelo nnzhi.

“Vha nga lima nga ngomu hayani havho vha hu engedzedza. Liḑhasi li na zwickhala zwinzhi zwa vhafumakadzi.” ■

Fresh mind producing farming success

SAMBO WAS was motivated to be part of the family business when she realised that youth unemployment was a serious challenge in the country.

More Matshediso

At just 25, Sinethemba Sambo has managed to turn her parent's farm into a booming business.

The business, which is called Siyavuya Co-operative Limited, has livestock, crop production and aquaculture and operates on 20 hectares of land in Steenbok in Mpumalanga.

“My parents have decades of experience in farming, but they needed a young mind to take their family business to greater heights,” said Sambo.

In 2012, she was appointed the Managing Director of Siyavuya Co-operative Limited

after completing her matric.

“My parents started the farm casually in 1989 and it has been the source of income for their household for as long as I can remember. When I joined the family business I wanted to make sure that it was more profitable.”

She said she was motivated to be part of the family business when she realised that youth unemployment was a serious challenge in the country.

Sambo is also studying towards a Diploma in Business Administration and believes her new skills will help the business to improve over the years.

The business has assets that include 102 head of cattle, 354

sheep and goats, 34 pigs, 13 poultry houses, 54 beehives, 563 mango trees and five dams for fishing.

Venturing into aquaculture

After venturing into aquaculture in 2012, Siyavuya Co-operative Limited recently won the Fisheries Recognition Award in the small scale category during the Youth in Agriculture, Forestry and Fisheries (YAFF) Awards.

Sambo said winning the award only motivated the company to do better and to increase their footprint in the fisheries market.

“The four of our five dams are very large and have the capacity to accommodate



■ Sinethemba Sambo has brought a new approach to farming.

about two million fishes each. We produce three types of fish, including catfish, tilapias and kappas.”

“We have recently signed a deal with one of the local butchers that sells meat to many communities in Mpu-

malanga, and we also sell our fish to the locals. Our business is doing well,” she said.

Sambo said the cooperative has so far created employment for 15 permanent workers who rotate in all enterprises on the farm. ■